

Khomphiutha e tshwana le boboko jwa motho.


E tshwara tshedimosetso mo teng ga yona, mme e dira ka tshedimosetso.

E tshola tshedimosetso, mme e neelana ka tshedimosetso.



Fa khomphiutha e dira ka tshedimisetso, ra re e sekaseka tshedimisetso.

Fa khomphiutha e tshola tshedimisetso, ra re e boloka tshedimisetso mo memoring wa yona.




Le fa o tima khomphiutha, polokelo e boloka tshedimosetso mo memoring wa yona.

Polokelo gantsi e fitlhelwa ka mo gare ga khomphiutha.



Folešeteraefe kgotsa folešesetiki e boloka tshedimose tso fela jaaka polokelo.

Folešesetiki e tsena mo khomphiutheng.



Re dirisa mananeotiriso go dira ka tshedimosetso.

Mananeotiriso a rulaganya tshedimosetso mo khomphiutheng.

Go na le mananeo a a farologaneng a ditiro tse di farologaneng.




Di-application tsa mo sematefounung le tsone ke lenaneotiriso.

Leinakhutswe la application ke 'app'.




Go na le di-app tsa go tshameka metshameko le ditirwana tse dingwe tse di itumedisang.



O ka boloka dibuka tse dintsi khomphiutheng.

O phutholola ditsebe tsa buka ka go gatelela konopo kgotsa go swaepa mo sekirining.





Kgolaganyo ka khomphiutha le inthanete di mosola thata fa o ithuta.

O ka dirisa inthanete go tsena mo kgolagano- tirisong le go bogela barutabana ba ruta dithuto.



Inthanete le yona e ka nna lefelo le le kotsi.

Kopa mongwe yo o mo tshepang go go thusa go dirisa inthanete le go tseno mo webosaeteng e ntšhwa.



—Dipotso

1. Go rulaganya ke eng?
2. Khomphiutha e boloka tshedimosetso kae?
3. Naya sekao sa sediriswa sa polokelo.
4. Mananeotiriso a thusa jang?
5. Ke goreng re tlhoka inthanete fa re dirisa khomphiutha?



---

Buka e, ke nngwe ya metseletsele ya dibuka tse nne tsa go itsise ditlhogo tsa thekenoloji ya khomphiutha. Bukakanelo e tlametswe porojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ya didiriswa tsa go buisa ya 2021.